

## PROCESO EJECUTIVO DTE. JUAN CARLOS FRANCO PRIETO DDO. JOHN FREDY BONILLA RAD.2019-00212 "ACTUALIZACION CREDITO"

juan carlos franco prieto <juanfrancochipre@hotmail.com>

Mié 19/07/2023 15:04

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Nilo <jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (186 KB)

2019-00212 ACTUALIZACION CREDITO.pdf;



FRANCO PRIETO JUAN CARLOS

ABOGADO

ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL Y DERECHO PROCESAL

MAGISTER EN DERECHO PROCESAL

Señora  
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE NILO-CUNDINAMARCA  
[jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co)

REFERENCIA : PROCESO – EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA.  
DEMANDANTE : JUAN CARLOS FRANCO PRIETO.  
DEMANDADA : JOHN FREDY BONILLA.  
RADICACION : 2019-00212.

JUAN CARLOS FRANCO PRIETO, mayor de edad, domiciliado en esta municipalidad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.252.005 de Melgar-Tolima, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 249.324 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de parte demandante, me permito actualizar la liquidación del crédito de la referencia así:

| ACTUALIZACION CREDITO |              |              |               |        |                 |            |            |                 |                  |       |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|-------|
| CAPITAL               | INT. PREVIOS |              | INT. DE PLAZO |        | INT. MORATORIO  |            | TOTAL      | TOTAL           | ABONOS           | SALDO |
|                       | DEL:         | HASTA:       | DEL:          | HASTA: | DEL:            | HASTA:     | INTERESES  | CAPITAL + INT.  |                  |       |
|                       |              |              | 14/07/2021    |        |                 | 15/07/2021 | 19/07/2023 | \$ 9.173.573,00 | \$ 17.173.573,00 |       |
| \$ 8.000.000          | \$           | 4.377.867,00 |               |        | \$ 4.795.706,00 |            |            |                 |                  |       |

Del señor juez,

Atentamente,

JUAN CARLOS franco P  
JUAN CARLOS FRANCO PRIETO  
C.C. No. 14.252.005 de Melgar Tolima  
T.P. No. 249.324

| PERIODO                                                                                                    |    |            | PORCIÓN MES<br>[(diafinal-<br>diainicial+1)/30] | TASA E.A. | TASA MENSUAL<br>(1+E.A.)^(1/12)-1 | CAPITAL         | INTERESES<br>porc.mes*tasames*capi<br>tal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 15-jul.-21                                                                                                 | al | 31-jul.-21 | 0,53                                            | 25,77%    | 1,93%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 82.346,67                              |
| 1-ago.-21                                                                                                  | al | 31-ago.-21 | 1,00                                            | 25,86%    | 1,94%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 155.200,00                             |
| 1-sep.-21                                                                                                  | al | 30-sep.-21 | 1,00                                            | 25,79%    | 1,93%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 154.400,00                             |
| 1-oct.-21                                                                                                  | al | 31-oct.-21 | 1,00                                            | 25,62%    | 1,92%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 153.600,00                             |
| 1-nov.-21                                                                                                  | al | 30-nov.-21 | 1,00                                            | 25,90%    | 1,94%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 155.200,00                             |
| 1-dic.-21                                                                                                  | al | 31-dic.-21 | 1,00                                            | 26,19%    | 1,96%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 156.800,00                             |
| 1-ene.-22                                                                                                  | al | 31-ene.-22 | 1,00                                            | 26,49%    | 1,98%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 158.400,00                             |
| 1-feb.-22                                                                                                  | al | 28-feb.-22 | 1,00                                            | 27,45%    | 2,04%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 163.200,00                             |
| 1-mar.-22                                                                                                  | al | 31-mar.-22 | 1,00                                            | 27,70%    | 2,06%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 164.800,00                             |
| 1-abr.-22                                                                                                  | al | 30-abr.-22 | 1,00                                            | 28,58%    | 2,12%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 169.600,00                             |
| 1-may.-22                                                                                                  | al | 31-may.-22 | 1,00                                            | 29,57%    | 2,18%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 174.400,00                             |
| 1-jun.-22                                                                                                  | al | 30-jun.-22 | 1,00                                            | 30,60%    | 2,25%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 180.000,00                             |
| 1-jul.-22                                                                                                  | al | 31-jul.-22 | 1,00                                            | 31,92%    | 2,34%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 187.200,00                             |
| 1-ago.-22                                                                                                  | al | 31-ago.-22 | 1,00                                            | 33,32%    | 2,43%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 194.400,00                             |
| 1-sep.-22                                                                                                  | al | 30-sep.-22 | 1,00                                            | 35,25%    | 2,55%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 204.000,00                             |
| 1-oct.-22                                                                                                  | al | 31-oct.-22 | 1,00                                            | 36,92%    | 2,65%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 212.000,00                             |
| 1-nov.-22                                                                                                  | al | 30-nov.-22 | 1,00                                            | 38,67%    | 2,76%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 220.800,00                             |
| 1-dic.-22                                                                                                  | al | 31-dic.-22 | 1,00                                            | 41,46%    | 2,93%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 234.400,00                             |
| 1-ene.-23                                                                                                  | al | 31-ene.-23 | 1,00                                            | 43,26%    | 3,04%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 243.200,00                             |
| 1-feb.-23                                                                                                  | al | 28-feb.-23 | 1,00                                            | 45,27%    | 3,16%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 252.800,00                             |
| 1-mar.-23                                                                                                  | al | 31-mar.-23 | 1,00                                            | 46,26%    | 3,22%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 257.600,00                             |
| 1-abr.-23                                                                                                  | al | 30-abr.-23 | 1,00                                            | 47,08%    | 3,27%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 261.600,00                             |
| 1-may.-23                                                                                                  | al | 31-may.-23 | 1,00                                            | 45,40%    | 3,17%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 253.600,00                             |
| 1-jun.-23                                                                                                  | al | 30-jun.-23 | 1,00                                            | 44,64%    | 3,12%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 249.600,00                             |
| 1-jul.-23                                                                                                  | al | 19-jul.-23 | 0,63                                            | 44,04%    | 3,09%                             | \$ 8.000.000,00 | \$ 156.560,00                             |
| TOTAL INTERESES CORRIENTES                                                                                 |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 0,00                                   |
| TOTAL INTERESES MORATORIOS                                                                                 |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 4.795.706,67                           |
| TOTAL INTERESES                                                                                            |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 4.795.706,67                           |
| CAPITAL                                                                                                    |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 8.000.000,00                           |
| INTERESES ANTERIORES                                                                                       |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 4.377.867,00                           |
| TOTAL DEUDA                                                                                                |    |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 17.173.573,67                          |
| INTERESES CORRIEN                                                                                          |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| INTERESES MORATO                                                                                           |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS        |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| TOTAL INTERESES                                                                                            |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS        |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| CAPITAL                                                                                                    |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| OCHO MILLONES PESOS                                                                                        |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| INTERESES PREVIOS                                                                                          |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS                          |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| TOTAL DEUDA                                                                                                |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS |    |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |

| DESPACHO: JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL DE NILO CUNDINAMARCA |           |      |                                             |                       |            |             |   |              |               |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|---|--------------|---------------|
| EJECUTIVO DE MINIMA CUANTIA                                |           |      | DEMANDANTE: MARYOLI MORALES SANCHEZ         |                       |            |             |   |              |               |
| VR. OBLIGACION                                             |           |      | DEMANDADO: MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GALINDO |                       |            |             |   |              |               |
| RAD. 2019-00335                                            |           |      |                                             |                       |            |             |   |              |               |
| FECHA                                                      |           | DIAS | DEUDA                                       | I. MOR. SUPERBANCARIA | INTERESES  | / ACUMULADO | # | VALOR        | SALDO CAPITAL |
| 16-abr-19                                                  | 30-abr-19 | 15   | \$ 4.500.000                                | 2,14%                 | \$ 48.150  | \$ 48.150   |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-may-19                                                  | 30-may-19 | 30   | \$ 4.548.150                                | 2,15%                 | \$ 96.750  | \$ 144.900  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-jun-19                                                  | 30-jun-19 | 30   | \$ 4.644.900                                | 2,14%                 | \$ 96.300  | \$ 241.200  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-jul-19                                                  | 30-jul-19 | 30   | \$ 4.741.200                                | 2,14%                 | \$ 96.300  | \$ 337.500  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-ago-19                                                  | 30-ago-19 | 30   | \$ 4.837.500                                | 2,14%                 | \$ 96.300  | \$ 433.800  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-sep-19                                                  | 30-sep-19 | 30   | \$ 4.933.800                                | 2,14%                 | \$ 96.300  | \$ 530.100  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-oct-19                                                  | 30-oct-19 | 30   | \$ 5.030.100                                | 2,12%                 | \$ 95.400  | \$ 625.500  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-nov-19                                                  | 30-nov-19 | 30   | \$ 5.125.500                                | 2,11%                 | \$ 94.950  | \$ 720.450  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-dic-19                                                  | 30-dic-19 | 30   | \$ 5.220.450                                | 2,10%                 | \$ 94.500  | \$ 814.950  |   |              | \$ 4.500.000  |
| 01-ene-20                                                  | 13-ene-20 | 13   | \$ 5.314.950                                | 2,09%                 | \$ 40.755  | \$ 855.705  |   |              | \$ 4.500.000  |
| TOTAL INTERESES DESDE EL 16-04-19 AL 13-01-20              |           |      |                                             |                       | \$ 855.705 |             |   |              |               |
| CAPITAL MAS INTERESES AL 13-01-20                          |           |      |                                             |                       |            |             |   | \$ 5.355.705 |               |
| SALDO CAPITAL POR COBRAR AL 13-01-20                       |           |      |                                             |                       |            |             |   | \$ 4.500.000 |               |
| INTERESES POR COBRAR AL 13-01-20                           |           |      |                                             |                       |            |             |   | \$ 855.705   |               |
| TOTAL VALOR OBLIGACION AL 13-01-20                         |           |      |                                             |                       |            |             |   | \$ 5.355.705 |               |

## liquidación del crédito de la referencia

tatiana guzman <cosita-150@hotmail.com>

Mié 26/04/2023 9:26

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Nilo <jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (11 MB)

Liquidacion de credito INGRID..pdf;

**REF:** EJECUTIVO DE ALIMENTOS

**DEMANDANTE:** ÍNGRID TATIANA GUZMÁN MENDOZA  
C.C. N° 1.069.925.520

**DEMANDADO:** JOSÉ ALEXANDER PENAGOS MÉNDEZ  
C.C. N° 3.104.063

**RAD:** N° 2021 – 00021

Nilo 26 de abril 2023

Señor.

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL NILO - CUNDINAMARCA  
[jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E.

S.

D

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: ÍNGRID TATIANA GUZMÁN MENDOZA

C.C. N° 1.069.925.520

DEMANDADO: JOSÉ ALEXANDER PENAGOS MÉNDEZ

C.C. N° 3.104.063

RAD: N° 2021 – 00021

**ÍNGRID TATIANA GUZMÁN MENDOZA**, mayor de edad, domiciliada y domiciliado en el municipio de Nilo – Cundinamarca, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de parte accionante, por medio del presente escrito, me permito presentar la actualización de liquidación del crédito de la referencia así:

**VALOR TOTAL DE LA OBLIGACION HASTA EL DIA 31 DE MARZO 2023**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| VALOR DEPOSITOS JUDICIALES                | \$ 0.00       |
| ABONOS A CAPITAL                          | \$ 600.000    |
| CAPITAL MAS INTERESES AL 31 - 03 - 2023   | \$ 29.144.338 |
| INTERESES POR COBRAR AL 31-03-2023        | \$ 5.178.034  |
| SALDO CAPITAL AL 31 - 03 - 2023           | \$ 23.966.304 |
| LIQUIDACION DEL CREDITO AL 31 - 03 - 2023 | \$ 29.144.338 |

Una vez aprobada la liquidación del crédito y ejecutoriada, solicito se lleve a cabo el remate de los bienes objeto de medida cautelar en el proceso de la referencia.

Del señor juez,

Atentamente,

*Ingrid Guzmán*

**ÍNGRID TATIANA GUZMÁN MENDOZA**

CC. 1.069.925.520

EJECUTIVO DE ALIMENTOS  
VALOR LIQUIDACION

\$ 23.966.303,73

INGRID TATIANA GUZMÁN MENDOZA  
RAD: ° 2021 - 00021

CUOTA CAPITAL

| AÑO  | MES        | CUOTA(alimentos ,educacion,salud ,vestuario) | ACUMULADO       | EN MORA         | ABONO A CAPITAL | I MV    | INTERESES MV | I ACUMULADO   | NUM./ \$ TITULO I | SALDO CAPITAL   |
|------|------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 2015 | JULIO      | \$ 290.000,00                                | \$ 290.000,00   | \$ 290.000,00   |                 | 0,4868% | \$ 1.411,72  | \$ 1.411,72   |                   | \$23.966.303,73 |
| 2015 | AGOSTO     | \$ 170.000,00                                | \$ 460.000,00   | \$ 460.000,00   |                 | 0,4868% | \$ 2.239,28  | \$ 3.651,00   |                   | \$23.966.303,73 |
| 2015 | SEPTIEMBRE | \$ 170.000,00                                | \$ 630.000,00   | \$ 630.000,00   |                 | 0,4868% | \$ 3.066,84  | \$ 6.717,84   |                   | \$23.966.303,73 |
| 2015 | OCTUBRE    | \$ 170.000,00                                | \$ 800.000,00   | \$ 800.000,00   |                 | 0,4868% | \$ 3.894,40  | \$ 10.612,24  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2015 | NOVIEMBRE  | \$ 170.000,00                                | \$ 970.000,00   | \$ 970.000,00   |                 | 0,4868% | \$ 4.721,96  | \$ 15.334,20  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2015 | DICIEMBRE  | \$ 290.000,00                                | \$ 1.260.000,00 | \$ 1.260.000,00 |                 | 0,4868% | \$ 6.133,68  | \$ 21.467,88  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | ENERO      | \$ 181.900,00                                | \$ 1.441.900,00 | \$ 1.441.900,00 |                 | 0,4868% | \$ 7.019,17  | \$ 28.487,05  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | FEBRERO    | \$ 181.900,00                                | \$ 1.623.800,00 | \$ 1.623.800,00 |                 | 0,4868% | \$ 7.904,66  | \$ 36.391,71  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | MARZO      | \$ 181.900,00                                | \$ 1.805.700,00 | \$ 1.805.700,00 |                 | 0,4868% | \$ 8.790,15  | \$ 45.181,86  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | ABRIL      | \$ 310.300,00                                | \$ 2.116.000,00 | \$ 2.116.000,00 |                 | 0,4868% | \$ 10.300,69 | \$ 55.482,54  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | MAYO       | \$ 181.900,00                                | \$ 2.297.900,00 | \$ 2.297.900,00 |                 | 0,4868% | \$ 11.186,18 | \$ 66.668,72  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | JUNIO      | \$ 181.900,00                                | \$ 2.479.800,00 | \$ 2.479.800,00 |                 | 0,4868% | \$ 12.071,67 | \$ 78.740,39  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | JULIO      | \$ 310.300,00                                | \$ 2.790.100,00 | \$ 2.790.100,00 |                 | 0,4868% | \$ 13.582,21 | \$ 92.322,59  |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | AGOSTO     | \$ 181.900,00                                | \$ 2.972.000,00 | \$ 2.972.000,00 |                 | 0,4868% | \$ 14.467,70 | \$ 106.790,29 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | SEPTIEMBRE | \$ 181.900,00                                | \$ 3.153.900,00 | \$ 3.153.900,00 |                 | 0,4868% | \$ 15.353,19 | \$ 122.143,47 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | OCTUBRE    | \$ 181.900,00                                | \$ 3.335.800,00 | \$ 3.335.800,00 |                 | 0,4868% | \$ 16.238,67 | \$ 138.382,15 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | NOVIEMBRE  | \$ 181.900,00                                | \$ 3.517.700,00 | \$ 3.517.700,00 |                 | 0,4868% | \$ 17.124,16 | \$ 155.506,31 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2016 | DICIEMBRE  | \$ 310.300,00                                | \$ 3.828.000,00 | \$ 3.828.000,00 |                 | 0,4868% | \$ 18.634,70 | \$ 174.141,02 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | ENERO      | \$ 194.633,00                                | \$ 4.022.633,00 | \$ 4.022.633,00 |                 | 0,4868% | \$ 19.582,18 | \$ 193.723,19 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | FEBRERO    | \$ 194.633,00                                | \$ 4.217.266,00 | \$ 4.217.266,00 |                 | 0,4868% | \$ 20.529,65 | \$ 214.252,85 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | MARZO      | \$ 194.633,00                                | \$ 4.411.899,00 | \$ 4.411.899,00 |                 | 0,4868% | \$ 21.477,12 | \$ 235.729,97 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | ABRIL      | \$ 332.021,00                                | \$ 4.743.920,00 | \$ 4.743.920,00 |                 | 0,4868% | \$ 23.093,40 | \$ 258.823,37 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | MAYO       | \$ 194.633,00                                | \$ 4.938.553,00 | \$ 4.938.553,00 |                 | 0,4868% | \$ 24.040,88 | \$ 282.864,25 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | JUNIO      | \$ 194.633,00                                | \$ 5.133.186,00 | \$ 5.133.186,00 |                 | 0,4868% | \$ 24.988,35 | \$ 307.852,60 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | JULIO      | \$ 332.021,00                                | \$ 5.465.207,00 | \$ 5.465.207,00 |                 | 0,4868% | \$ 26.604,63 | \$ 334.457,23 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | AGOSTO     | \$ 194.633,00                                | \$ 5.659.840,00 | \$ 5.659.840,00 |                 | 0,4868% | \$ 27.552,10 | \$ 362.009,33 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | SEPTIEMBRE | \$ 194.633,00                                | \$ 5.854.473,00 | \$ 5.854.473,00 |                 | 0,4868% | \$ 28.499,57 | \$ 390.508,90 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | OCTUBRE    | \$ 194.633,00                                | \$ 6.049.106,00 | \$ 6.049.106,00 |                 | 0,4868% | \$ 29.447,05 | \$ 419.955,95 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | NOVIEMBRE  | \$ 194.633,00                                | \$ 6.243.739,00 | \$ 6.243.739,00 |                 | 0,4868% | \$ 30.394,52 | \$ 450.350,47 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2017 | DICIEMBRE  | \$ 332.021,00                                | \$ 6.575.760,00 | \$ 6.575.760,00 |                 | 0,4868% | \$ 32.010,80 | \$ 482.361,27 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | ENERO      | \$ 206.116,35                                | \$ 6.781.876,35 | \$ 6.781.876,35 |                 | 0,4868% | \$ 33.014,17 | \$ 515.375,44 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | FEBRERO    | \$ 206.116,35                                | \$ 6.987.992,69 | \$ 6.987.992,69 |                 | 0,4868% | \$ 34.017,55 | \$ 549.392,99 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | MARZO      | \$ 206.116,35                                | \$ 7.194.109,04 | \$ 7.194.109,04 |                 | 0,4868% | \$ 35.020,92 | \$ 584.413,92 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | ABRIL      | \$ 351.609,35                                | \$ 7.545.718,39 | \$ 7.545.718,39 |                 | 0,4868% | \$ 36.732,56 | \$ 621.146,47 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | MAYO       | \$ 206.116,35                                | \$ 7.751.834,74 | \$ 7.751.834,74 |                 | 0,4868% | \$ 37.735,93 | \$ 658.882,40 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | JUNIO      | \$ 206.116,35                                | \$ 7.957.951,08 | \$ 7.957.951,08 |                 | 0,4868% | \$ 38.739,31 | \$ 697.621,71 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | JULIO      | \$ 351.609,35                                | \$ 8.309.560,43 | \$ 8.309.560,43 |                 | 0,4868% | \$ 40.450,94 | \$ 738.072,65 |                   | \$23.966.303,73 |
| 2018 | AGOSTO     | \$ 206.116,35                                | \$ 8.515.676,78 | \$ 8.515.676,78 |                 | 0,4868% | \$ 41.454,31 | \$ 779.526,96 |                   | \$23.966.303,73 |

|      |            |    |            |    |               |    |               |  |         |    |            |    |              |  |  |                 |
|------|------------|----|------------|----|---------------|----|---------------|--|---------|----|------------|----|--------------|--|--|-----------------|
| 2018 | SEPTIEMBRE | \$ | 206.116,35 | \$ | 8.721.793,12  | \$ | 8.721.793,12  |  | 0,4868% | \$ | 42.457,69  | \$ | 821.984,65   |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2018 | OCTUBRE    | \$ | 206.116,35 | \$ | 8.927.909,47  | \$ | 8.927.909,47  |  | 0,4868% | \$ | 43.461,06  | \$ | 865.445,72   |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2018 | NOVIEMBRE  | \$ | 206.116,35 | \$ | 9.134.025,82  | \$ | 9.134.025,82  |  | 0,4868% | \$ | 44.464,44  | \$ | 909.910,15   |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2018 | DICIEMBRE  | \$ | 351.609,35 | \$ | 9.485.635,16  | \$ | 9.485.635,16  |  | 0,4868% | \$ | 46.176,07  | \$ | 956.086,23   |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | ENERO      | \$ | 243.283,33 | \$ | 9.728.918,50  | \$ | 9.728.918,50  |  | 0,4868% | \$ | 47.360,38  | \$ | 1.003.446,60 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | FEBRERO    | \$ | 258.483,33 | \$ | 9.987.401,83  | \$ | 9.987.401,83  |  | 0,4868% | \$ | 48.618,67  | \$ | 1.052.065,27 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | MARZO      | \$ | 218.483,33 | \$ | 10.205.885,16 | \$ | 10.205.885,16 |  | 0,4868% | \$ | 49.682,25  | \$ | 1.101.747,52 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | ABRIL      | \$ | 372.706,85 | \$ | 10.578.592,01 | \$ | 10.578.592,01 |  | 0,4868% | \$ | 51.496,59  | \$ | 1.153.244,11 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | MAYO       | \$ | 218.483,33 | \$ | 10.797.075,34 | \$ | 10.797.075,34 |  | 0,4868% | \$ | 52.560,16  | \$ | 1.205.804,27 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | JUNIO      | \$ | 218.483,33 | \$ | 11.015.558,67 | \$ | 11.015.558,67 |  | 0,4868% | \$ | 53.623,74  | \$ | 1.259.428,01 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | JULIO      | \$ | 372.706,85 | \$ | 11.388.265,52 | \$ | 11.388.265,52 |  | 0,4868% | \$ | 55.438,08  | \$ | 1.314.866,09 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | AGOSTO     | \$ | 263.483,33 | \$ | 11.651.748,85 | \$ | 11.651.748,85 |  | 0,4868% | \$ | 56.720,71  | \$ | 1.371.586,80 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | SEPTIEMBRE | \$ | 268.483,33 | \$ | 11.920.232,18 | \$ | 11.920.232,18 |  | 0,4868% | \$ | 58.027,69  | \$ | 1.429.614,49 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | OCTUBRE    | \$ | 258.483,33 | \$ | 12.178.715,51 | \$ | 12.178.715,51 |  | 0,4868% | \$ | 59.285,99  | \$ | 1.488.900,48 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | NOVIEMBRE  | \$ | 218.483,33 | \$ | 12.397.198,85 | \$ | 12.397.198,85 |  | 0,4868% | \$ | 60.349,56  | \$ | 1.549.250,04 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2019 | DICIEMBRE  | \$ | 372.706,85 | \$ | 12.769.905,70 | \$ | 12.769.905,70 |  | 0,4868% | \$ | 62.163,90  | \$ | 1.611.413,94 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | ENERO      | \$ | 231.592,33 | \$ | 13.001.498,03 | \$ | 13.001.498,03 |  | 0,4868% | \$ | 63.291,29  | \$ | 1.674.705,24 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | FEBRERO    | \$ | 481.592,33 | \$ | 13.483.090,36 | \$ | 13.483.090,36 |  | 0,4868% | \$ | 65.635,68  | \$ | 1.740.340,92 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | MARZO      | \$ | 281.592,33 | \$ | 13.764.682,69 | \$ | 13.764.682,69 |  | 0,4868% | \$ | 67.006,48  | \$ | 1.807.347,39 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | ABRIL      | \$ | 435.069,26 | \$ | 14.199.751,95 | \$ | 14.199.751,95 |  | 0,4868% | \$ | 69.124,39  | \$ | 1.876.471,79 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | MAYO       | \$ | 271.592,33 | \$ | 14.471.344,28 | \$ | 14.471.344,28 |  | 0,4868% | \$ | 70.446,50  | \$ | 1.946.918,29 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | JUNIO      | \$ | 271.592,33 | \$ | 14.742.936,60 | \$ | 14.742.936,60 |  | 0,4868% | \$ | 71.768,62  | \$ | 2.018.686,91 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | JULIO      | \$ | 435.069,26 | \$ | 15.178.005,86 | \$ | 15.178.005,86 |  | 0,4868% | \$ | 73.886,53  | \$ | 2.092.573,44 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | AGOSTO     | \$ | 271.592,33 | \$ | 15.449.598,19 | \$ | 15.449.598,19 |  | 0,4868% | \$ | 75.208,64  | \$ | 2.167.782,08 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | SEPTIEMBRE | \$ | 231.592,33 | \$ | 15.681.190,52 | \$ | 15.681.190,52 |  | 0,4868% | \$ | 76.336,04  | \$ | 2.244.118,12 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | OCTUBRE    | \$ | 231.592,33 | \$ | 15.912.782,85 | \$ | 15.912.782,85 |  | 0,4868% | \$ | 77.463,43  | \$ | 2.321.581,55 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | NOVIEMBRE  | \$ | 231.592,33 | \$ | 16.144.375,18 | \$ | 16.144.375,18 |  | 0,4868% | \$ | 78.590,82  | \$ | 2.400.172,36 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2020 | DICIEMBRE  | \$ | 395.069,26 | \$ | 16.539.444,44 | \$ | 16.539.444,44 |  | 0,4868% | \$ | 80.514,02  | \$ | 2.480.686,38 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | ENERO      | \$ | 239.698,06 | \$ | 16.779.142,51 | \$ | 16.779.142,51 |  | 0,4868% | \$ | 81.680,87  | \$ | 2.562.367,25 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | FEBRERO    | \$ | 239.698,06 | \$ | 17.018.840,57 | \$ | 17.018.840,57 |  | 0,4868% | \$ | 82.847,72  | \$ | 2.645.214,96 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | MARZO      | \$ | 239.698,06 | \$ | 17.258.538,63 | \$ | 17.258.538,63 |  | 0,4868% | \$ | 84.014,57  | \$ | 2.729.229,53 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | ABRIL      | \$ | 408.896,68 | \$ | 17.667.435,31 | \$ | 17.667.435,31 |  | 0,4868% | \$ | 86.005,08  | \$ | 2.815.234,60 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | MAYO       | \$ | 239.698,06 | \$ | 17.907.133,37 | \$ | 17.907.133,37 |  | 0,4868% | \$ | 87.171,93  | \$ | 2.902.406,53 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | JUNIO      | \$ | 239.698,06 | \$ | 18.146.831,44 | \$ | 18.146.831,44 |  | 0,4868% | \$ | 88.338,78  | \$ | 2.990.745,30 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | JULIO      | \$ | 408.896,68 | \$ | 18.555.728,12 | \$ | 18.555.728,12 |  | 0,4868% | \$ | 90.329,28  | \$ | 3.081.074,59 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | AGOSTO     | \$ | 239.698,06 | \$ | 18.795.426,18 | \$ | 18.795.426,18 |  | 0,4868% | \$ | 91.496,13  | \$ | 3.172.570,72 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | SEPTIEMBRE | \$ | 239.698,06 | \$ | 19.035.124,24 | \$ | 19.035.124,24 |  | 0,4868% | \$ | 92.662,98  | \$ | 3.265.233,71 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | OCTUBRE    | \$ | 239.698,06 | \$ | 19.274.822,30 | \$ | 19.274.822,30 |  | 0,4868% | \$ | 93.829,83  | \$ | 3.359.063,54 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | NOVIEMBRE  | \$ | 239.698,06 | \$ | 19.514.520,37 | \$ | 19.514.520,37 |  | 0,4868% | \$ | 94.996,69  | \$ | 3.454.060,23 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2021 | DICIEMBRE  | \$ | 408.896,68 | \$ | 19.923.417,05 | \$ | 19.923.417,05 |  | 0,4868% | \$ | 96.987,19  | \$ | 3.551.047,42 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2022 | ENERO      | \$ | 263.835,65 | \$ | 20.187.252,70 | \$ | 20.187.252,70 |  | 0,4868% | \$ | 98.271,55  | \$ | 3.649.318,97 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2022 | FEBRERO    | \$ | 263.835,65 | \$ | 20.451.088,36 | \$ | 20.451.088,36 |  | 0,4868% | \$ | 99.555,90  | \$ | 3.748.874,87 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2022 | MARZO      | \$ | 263.835,65 | \$ | 20.714.924,01 | \$ | 20.714.924,01 |  | 0,4868% | \$ | 100.840,25 | \$ | 3.849.715,12 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2022 | ABRIL      | \$ | 450.072,58 | \$ | 21.164.996,59 | \$ | 21.164.996,59 |  | 0,4868% | \$ | 103.031,20 | \$ | 3.952.746,32 |  |  | \$23.966.303,73 |
| 2022 | MAYO       | \$ | 263.835,65 | \$ | 21.428.832,24 | \$ | 21.428.832,24 |  | 0,4868% | \$ | 104.315,56 | \$ | 4.057.061,87 |  |  | \$23.966.303,73 |

|                                                     |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|----|------------|----|---------------|----|---------------|----|------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| 2022                                                | JUNIO      | \$ | 263.835,65 | \$ | 21.692.667,90 | \$ | 21.692.667,90 |    | 0,4868%    | \$      | 105.599,91 | \$           | 4.162.661,78 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | JULIO      | \$ | 450.072,58 | \$ | 22.142.740,47 | \$ | 22.142.740,47 |    | 0,4868%    | \$      | 107.790,86 | \$           | 4.270.452,64 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | AGOSTO     | \$ | 263.835,65 | \$ | 22.406.576,13 | \$ | 22.406.576,13 |    | 0,4868%    | \$      | 109.075,21 | \$           | 4.379.527,85 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | SEPTIEMBRE | \$ | 263.835,65 | \$ | 22.670.411,78 | \$ | 22.670.411,78 |    | 0,4868%    | \$      | 110.359,56 | \$           | 4.489.887,42 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | OCTUBRE    | \$ | 263.835,65 | \$ | 22.934.247,44 | \$ | 22.934.247,44 |    | 0,4868%    | \$      | 111.643,92 | \$           | 4.601.531,34 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | NOVIEMBRE  | \$ | 263.835,65 | \$ | 23.198.083,09 | \$ | 23.198.083,09 |    | 0,4868%    | \$      | 112.928,27 | \$           | 4.714.459,60 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2022                                                | DICIEMBRE  | \$ | 450.072,58 | \$ | 23.648.155,67 | \$ | 23.648.155,67 |    | 0,4868%    | \$      | 115.119,22 | \$           | 4.829.578,83 |              |  | \$23.966.303,73 |
| 2023                                                | ENERO      | \$ | 306.049,35 | \$ | 23.754.205,02 | \$ | 23.754.205,02 | \$ | 200.000,00 | 0,4868% | \$         | 115.635,47   | \$           | 4.945.214,30 |  | \$23.966.303,73 |
| 2023                                                | FEBRERO    | \$ | 306.049,35 | \$ | 23.860.254,38 | \$ | 23.860.254,38 | \$ | 200.000,00 | 0,4868% | \$         | 116.151,72   | \$           | 5.061.366,01 |  | \$23.966.303,73 |
| 2023                                                | MARZO      | \$ | 306.049,35 | \$ | 23.966.303,73 | \$ | 23.966.303,73 | \$ | 200.000,00 | 0,4868% | \$         | 116.667,97   | \$           | 5.178.033,98 |  | \$23.966.303,73 |
| VALOR TOTAL INTERESES DESDE JULIO 2015 A MARZO 2023 |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         | \$         | 5.178.033,98 |              |              |  |                 |
| VALOR DEPOSITOS JUDICIALES                          |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  |                 |
| ABONOS A CAPITAL                                    |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ -            |
| CAPITAL MAS INTERESES AL 31 - 03 - 2023             |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ 600.000      |
| INTERESES POR COBRAR AL 31-03-2023                  |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ 29.144.338   |
| SALDO CAPITAL AL 31 - 03 - 2023                     |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ 5.178.034    |
| LIQUIDACION DEL CREDITO AL 31 - 03 - 2023           |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ 23.966.304   |
|                                                     |            |    |            |    |               |    |               |    |            |         |            |              |              |              |  | \$ 29.144.338   |

Intereses liquidados de acuerdo al artículo 2232 del código civil (interés legal: 6% efectivo anual convertido a 0,4868% Nominal mensual)

ARTICULO 2232. PRESUNCION DE INTERES LEGAL. Si en la convencion se estipulan intereses sin expresarse la cuota, se entenderan fijados los intereses legales. El interes se fija en un seis por ciento anual

TABLA INFORMATIVA INCREMENTO PORCENTUAL SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE DESDE EL AÑO 2016

| AÑO   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 |
|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
| SMLMV | 7%   | 7%   | 5,9% | 6%   | 6%   | 3,5% | 10,07% | 16%  |

## 2021-00265 EJECUTIVO ALLEGA LIQUIDACION DE CREDITO - BANCO POPULAR SA VS MARTINEZ ARICAPA CRISTIAN ALEXIS

Cobro Jurídico <cobrojuridico@sauco.com.co>

Lun 10/04/2023 10:07

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Nilo <jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (1 MB)

CC 1116922042 LDS.PDF;

**Buenas tardes Señores**

**JUZGADO 1 PROMISCOU MUNICIPAL DE NILO**

*De manera atenta adjunto remitimos memorial allega **LIQUIDACIÓN DE CREDITO** para su respectivo trámite.*

*Agradecemos confirmar el acuse de recibo del presente documento al mismo correo del remitente.*

**Cordialmente,**

**Angela Patricia España Medina**

Abogada Banco Popular S.A.

[cobrojuridico@sauco.com.co](mailto:cobrojuridico@sauco.com.co)

Teléfono: 7446644 Ext: 1514

Av. 19 # 100 – 12 Piso 5

Bogotá – Colombia

AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SAUCO S.A.S no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial de SAUCO S.A.S.

**BANCO POPULAR**  
**Jefatura Alistamiento de Garantías**



Nombre MARTINEZ ARICAPA CRISTIAN Capital demandado \$ 27,603,991  
 Cédula 111692\*\*\*\* Interes corriente \$ 11,969,971  
 Obligación 364030\*\*\*\*2447 Tipo Cobro Interes MENSUAL

Producto  
 LIBRANZA

**LIQUIDACION DE CAPITAL VENCIDO POR PERIODO**

| CUOTA | PERIODO COBRO INTERES MORA |           | TASA E.A | CAPITAL    | INTERES CORRIENTE | INTERESES DE MORA POR PERIODO | INTERES DE MORA ACUMULADO POR PERIODO | ABONOS | ABONO A CAPITAL | ABONO A INTERES CORRIENTES | ABONO A INTERES DE MORA | OTROS GASTOS | ABONOS DESPUES DE GASTOS | RECURSOS PARA LA SIGUIENTE CUOTA VENCIDA |
|-------|----------------------------|-----------|----------|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------|
|       | DESDE                      | HASTA     |          |            |                   |                               |                                       |        |                 |                            |                         |              |                          |                                          |
| 1     | 06-ago-16                  | 31-ago-16 | 32.01%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,286                      | \$ 4,286                              | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-16                  | 30-sep-16 | 32.01%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,945                      | \$ 9,230                              | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-16                  | 31-oct-16 | 32.99%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,245                      | \$ 14,476                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-16                  | 30-nov-16 | 32.99%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,076                      | \$ 19,552                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-16                  | 31-dic-16 | 32.99%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,245                      | \$ 24,797                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-17                  | 31-ene-17 | 33.51%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,318                      | \$ 30,114                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-17                  | 28-feb-17 | 33.51%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,803                      | \$ 34,917                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-17                  | 31-mar-17 | 33.51%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,318                      | \$ 40,235                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-17                  | 30-abr-17 | 33.50%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,145                      | \$ 45,380                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-may-17                  | 31-may-17 | 33.50%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,316                      | \$ 50,696                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jun-17                  | 30-jun-17 | 33.50%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,145                      | \$ 55,841                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jul-17                  | 31-jul-17 | 32.97%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,243                      | \$ 61,084                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ago-17                  | 31-ago-17 | 32.97%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,243                      | \$ 66,327                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-17                  | 30-sep-17 | 32.22%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,973                      | \$ 71,300                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-17                  | 31-oct-17 | 31.73%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 5,070                      | \$ 76,370                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-17                  | 30-nov-17 | 31.44%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,868                      | \$ 81,238                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-17                  | 31-dic-17 | 31.16%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,990                      | \$ 86,228                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-18                  | 31-ene-18 | 31.04%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,973                      | \$ 91,201                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-18                  | 28-feb-18 | 31.52%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,553                      | \$ 95,754                             | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-18                  | 31-mar-18 | 31.02%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,971                      | \$ 100,725                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-18                  | 30-abr-18 | 30.72%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,770                      | \$ 105,495                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-may-18                  | 31-may-18 | 30.66%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,921                      | \$ 110,416                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jun-18                  | 30-jun-18 | 30.42%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,729                      | \$ 115,145                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jul-18                  | 31-jul-18 | 30.05%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,834                      | \$ 119,979                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ago-18                  | 31-ago-18 | 29.91%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,815                      | \$ 124,793                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-18                  | 30-sep-18 | 29.72%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,632                      | \$ 129,426                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-18                  | 31-oct-18 | 29.45%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,749                      | \$ 134,174                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-18                  | 30-nov-18 | 29.24%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,566                      | \$ 138,741                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-18                  | 31-dic-18 | 29.10%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,699                      | \$ 143,440                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-19                  | 31-ene-19 | 28.74%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,648                      | \$ 148,088                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-19                  | 28-feb-19 | 29.55%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,302                      | \$ 152,391                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-19                  | 31-mar-19 | 29.06%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,693                      | \$ 157,084                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-19                  | 30-abr-19 | 28.98%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,531                      | \$ 161,615                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-may-19                  | 31-may-19 | 29.01%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,687                      | \$ 166,301                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jun-19                  | 30-jun-19 | 28.95%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,527                      | \$ 170,829                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jul-19                  | 31-jul-19 | 28.92%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,674                      | \$ 175,502                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ago-19                  | 31-ago-19 | 28.98%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,682                      | \$ 180,185                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-19                  | 30-sep-19 | 28.98%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,531                      | \$ 184,716                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-19                  | 31-oct-19 | 28.65%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,635                      | \$ 189,351                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-19                  | 30-nov-19 | 28.55%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,471                      | \$ 193,822                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-19                  | 31-dic-19 | 28.37%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,594                      | \$ 198,416                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-20                  | 31-ene-20 | 28.16%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,564                      | \$ 202,981                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-20                  | 29-feb-20 | 28.59%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,328                      | \$ 207,309                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-20                  | 31-mar-20 | 28.43%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,603                      | \$ 211,912                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-20                  | 30-abr-20 | 28.04%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,400                      | \$ 216,312                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-may-20                  | 31-may-20 | 27.29%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,439                      | \$ 220,751                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jun-20                  | 30-jun-20 | 27.18%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,281                      | \$ 225,032                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jul-20                  | 31-jul-20 | 27.18%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,424                      | \$ 229,455                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ago-20                  | 31-ago-20 | 27.44%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,461                      | \$ 233,916                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-20                  | 30-sep-20 | 27.53%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,329                      | \$ 238,245                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-20                  | 31-oct-20 | 27.14%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,417                      | \$ 242,662                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-20                  | 30-nov-20 | 26.76%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,222                      | \$ 246,884                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-20                  | 31-dic-20 | 26.19%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,280                      | \$ 251,164                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-21                  | 31-ene-21 | 25.98%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,249                      | \$ 255,413                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-21                  | 28-feb-21 | 26.31%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 3,881                      | \$ 259,295                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-21                  | 31-mar-21 | 26.12%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,269                      | \$ 263,564                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-21                  | 30-abr-21 | 25.97%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,111                      | \$ 267,674                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-may-21                  | 31-may-21 | 25.83%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,227                      | \$ 271,902                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jun-21                  | 30-jun-21 | 25.82%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,089                      | \$ 275,990                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-jul-21                  | 31-jul-21 | 25.77%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,218                      | \$ 280,209                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ago-21                  | 31-ago-21 | 25.86%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,232                      | \$ 284,441                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-sep-21                  | 30-sep-21 | 25.79%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,085                      | \$ 288,525                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-oct-21                  | 31-oct-21 | 25.62%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,197                      | \$ 292,722                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-nov-21                  | 30-nov-21 | 25.91%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,101                      | \$ 296,823                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-dic-21                  | 31-dic-21 | 26.19%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,280                      | \$ 301,103                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-ene-22                  | 31-ene-22 | 26.49%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,324                      | \$ 305,426                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-feb-22                  | 28-feb-22 | 27.45%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,031                      | \$ 309,457                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-mar-22                  | 31-mar-22 | 27.71%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,499                      | \$ 313,957                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |
| 1     | 01-abr-22                  | 30-abr-22 | 28.58%   | \$ 216,558 | \$ 300,878        | \$ 4,475                      | \$ 318,432                            | \$ -   | \$ -            | \$ -                       | \$ -                    | \$ -         | \$ -                     | \$ -                                     |

[illegible]

|   |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|---|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 2 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 5,438 | \$ | 342,490 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 36.92% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 5,848 | \$ | 348,338 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 38.67% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 5,888 | \$ | 354,226 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-dic-22 | 31-dic-22 | 41.46% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 6,456 | \$ | 360,682 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-ene-23 | 31-ene-23 | 43.26% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 6,691 | \$ | 367,373 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | 45.27% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 6,278 | \$ | 373,651 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 2 | 01-mar-23 | 27-mar-23 | 46.26% | \$ | 219,042 | \$ | 298,518 | \$ | 6,164 | \$ | 379,815 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 06-oct-16 | 31-oct-16 | 32.99% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 4,501 | \$ | 4,501   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-nov-16 | 30-nov-16 | 32.99% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,193 | \$ | 9,694   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-dic-16 | 31-dic-16 | 32.99% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,366 | \$ | 15,060  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-ene-17 | 31-ene-17 | 33.51% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,440 | \$ | 20,500  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-feb-17 | 28-feb-17 | 33.51% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 4,914 | \$ | 25,414  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-mar-17 | 31-mar-17 | 33.51% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,440 | \$ | 30,855  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-abr-17 | 30-abr-17 | 33.50% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,264 | \$ | 36,118  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-may-17 | 31-may-17 | 33.50% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,439 | \$ | 41,557  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-jun-17 | 30-jun-17 | 33.50% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,264 | \$ | 46,821  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-jul-17 | 31-jul-17 | 32.97% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,364 | \$ | 52,185  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-ago-17 | 31-ago-17 | 32.97% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,364 | \$ | 57,549  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-sep-17 | 30-sep-17 | 32.22% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,088 | \$ | 62,637  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-oct-17 | 31-oct-17 | 31.73% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,187 | \$ | 67,824  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 31.44% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 4,980 | \$ | 72,804  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 31.16% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,105 | \$ | 77,909  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 5,088 | \$ | 82,997  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 3 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 221,555 | \$ | 296,130 | \$ | 4,658 |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

|   |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|---|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| S | 01-abr-17 | 30-abr-17 | 33.50% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,385 | \$ | 26,149  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-may-17 | 31-may-17 | 33.50% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,564 | \$ | 31,713  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-jun-17 | 30-jun-17 | 33.50% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,385 | \$ | 37,098  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-jul-17 | 31-jul-17 | 32.97% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,488 | \$ | 42,586  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-ago-17 | 31-ago-17 | 32.97% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,488 | \$ | 48,074  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-sep-17 | 30-sep-17 | 32.22% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,205 | \$ | 53,279  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-oct-17 | 31-oct-17 | 31.73% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,307 | \$ | 58,586  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 31.44% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,095 | \$ | 63,681  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 31.16% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,223 | \$ | 68,904  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,205 | \$ | 74,109  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,765 | \$ | 78,874  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,203 | \$ | 84,078  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,993 | \$ | 89,070  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,150 | \$ | 94,220  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,950 | \$ | 99,170  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,059 | \$ | 104,229 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 5,039 | \$ | 109,269 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,849 | \$ | 114,117 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,970 | \$ | 119,088 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,780 | \$ | 123,867 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,919 | \$ | 128,786 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,865 | \$ | 133,651 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,503 | \$ | 138,154 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,912 | \$ | 143,067 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 226,667 | \$ | 291,272 | \$ | 4,743 | \$ | 147,809 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| S | 01-may    |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

|   |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|---|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 6 | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 31.16% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,283 | \$ | 64,128  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,265 | \$ | 69,393  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,820 | \$ | 74,213  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,263 | \$ | 79,476  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,050 | \$ | 84,526  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,209 | \$ | 89,735  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,007 | \$ | 94,742  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,117 | \$ | 99,859  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,097 | \$ | 104,956 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,904 | \$ | 109,861 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 5,027 | \$ | 114,888 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,834 | \$ | 119,722 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,975 | \$ | 124,697 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,921 | \$ | 129,618 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,555 | \$ | 134,173 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,968 | \$ | 139,142 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,797 | \$ | 143,939 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,962 | \$ | 148,900 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,793 | \$ | 153,693 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,948 | \$ | 158,641 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,957 | \$ | 163,598 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 229,266 | \$ | 288,802 | \$ | 4,797 | \$ | 168,395 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 6 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28     |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 10 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,531 | \$ | 254,589 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-jul-21 | 31-jul-21 | 25.77% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,674 | \$ | 259,264 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-ago-21 | 31-ago-21 | 25.86% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,689 | \$ | 263,953 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-sep-21 | 30-sep-21 | 25.79% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,526 | \$ | 268,479 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-oct-21 | 31-oct-21 | 25.62% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,650 | \$ | 273,129 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-nov-21 | 30-nov-21 | 25.91% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,545 | \$ | 277,674 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-dic-21 | 31-dic-21 | 26.19% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,742 | \$ | 282,417 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 26.49% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,791 | \$ | 287,207 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | 27.45% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,467 | \$ | 291,674 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | 27.71% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,986 | \$ | 296,660 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 28.58% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 4,959 | \$ | 301,619 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-may-22 | 31-may-22 | 29.57% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 5,281 | \$ | 306,900 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-jun-22 | 30-jun-22 | 30.60% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 5,267 | \$ | 312,167 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 31.92% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 5,648 | \$ | 317,815 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 33.32% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 5,863 | \$ | 323,678 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 5,958 | \$ | 329,636 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 36.92% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 6,406 | \$ | 336,042 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 38.67% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 6,451 | \$ | 342,493 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-dic-22 | 31-dic-22 | 41.46% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 7,072 | \$ | 349,566 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-ene-23 | 31-ene-23 | 43.26% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 7,330 | \$ | 356,896 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | 45.27% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 6,878 | \$ | 363,774 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 10 | 01-mar-23 | 27-mar-23 | 46.26% | \$ | 239,968 | \$ | 278,632 | \$ | 6,753 | \$ | 370,526 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 06-jun-17 | 30-jun-17 | 33.50% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,805 | \$ | 4,805   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jul-17 | 31-jul-17 | 32.97% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,876 | \$ | 10,682  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ago-17 | 31-ago-17 | 32.97% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,876 | \$ | 16,558  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-sep-17 | 30-sep-17 | 32.22% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,574 | \$ | 22,132  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-oct-17 | 31-oct-17 | 31.73% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,682 | \$ | 27,815  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 31.44% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,456 | \$ | 33,271  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 31.16% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,593 | \$ | 38,863  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,574 | \$ | 44,438  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,103 | \$ | 49,540  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,572 | \$ | 55,112  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,346 | \$ | 60,458  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,515 | \$ | 65,973  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,300 | \$ | 71,274  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,418 | \$ | 76,691  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,396 | \$ | 82,087  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,192 | \$ | 87,279  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,322 | \$ | 92,602  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,118 | \$ | 97,720  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,267 | \$ | 102,987 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,210 | \$ | 108,196 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,822 | \$ | 113,019 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,260 | \$ | 118,279 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,079 | \$ | 123,357 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,253 | \$ | 128,610 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,074 | \$ | 133,684 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,238 | \$ | 138,923 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,248 | \$ | 144,171 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,079 | \$ | 149,249 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,195 | \$ | 154,444 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,011 | \$ | 159,456 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,149 | \$ | 164,605 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,116 | \$ | 169,721 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,851 | \$ | 174,572 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 5,159 | \$ | 179,731 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,932 | \$ | 184,662 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,975 | \$ | 189,638 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,798 | \$ | 194,436 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,958 | \$ | 199,394 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,999 | \$ | 204,393 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,852 | \$ | 209,245 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,951 | \$ | 214,196 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,732 | \$ | 218,928 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,797 | \$ | 223,725 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,763 | \$ | 228,488 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,350 | \$ | 232,838 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,785 | \$ | 237,622 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,607 | \$ | 242,230 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,738 | \$ | 246,968 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 11 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 242,720 | \$ | 276,017 | \$ | 4,583 |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 13 | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,703 | \$ | 33,565  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,221 | \$ | 38,786  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,700 | \$ | 44,486  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,470 | \$ | 49,955  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,642 | \$ | 55,598  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,423 | \$ | 61,020  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,543 | \$ | 66,563  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,521 | \$ | 72,084  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,312 | \$ | 77,396  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,445 | \$ | 82,841  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,236 | \$ | 88,077  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,389 | \$ | 93,465  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,330 | \$ | 98,795  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,934 | \$ | 103,729 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,381 | \$ | 109,110 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,196 | \$ | 114,306 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,374 | \$ | 119,680 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,191 | \$ | 124,871 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,359 | \$ | 130,230 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,369 | \$ | 135,599 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,196 | \$ | 140,795 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,315 | \$ | 146,110 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,127 | \$ | 151,237 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,268 | \$ | 156,505 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,234 | \$ | 161,739 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,963 | \$ | 166,702 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,278 | \$ | 171,980 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,046 | \$ | 177,026 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,090 | \$ | 182,116 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,909 | \$ | 187,024 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,072 | \$ | 192,097 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,115 | \$ | 197,212 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,964 | \$ | 202,176 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,065 | \$ | 207,241 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,841 | \$ | 212,082 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,908 | \$ | 216,990 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,872 | \$ | 221,862 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,451 | \$ | 226,313 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,895 | \$ | 231,208 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,714 | \$ | 235,922 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,847 | \$ | 240,769 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,688 | \$ | 245,457 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jul-21 | 31-jul-21 | 25.77% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,837 | \$ | 250,295 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ago-21 | 31-ago-21 | 25.86% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,852 | \$ | 255,147 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-sep-21 | 30-sep-21 | 25.79% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,684 | \$ | 259,830 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-oct-21 | 31-oct-21 | 25.62% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,812 | \$ | 264,642 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-nov-21 | 30-nov-21 | 25.91% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,703 | \$ | 269,346 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-dic-21 | 31-dic-21 | 26.19% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,908 | \$ | 274,253 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 26.49% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,958 | \$ | 279,211 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | 27.45% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 4,622 | \$ | 283,833 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | 27.71% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,159 | \$ | 288,992 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 28.58% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,132 | \$ | 294,124 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-may-22 | 31-may-22 | 29.57% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,465 | \$ | 299,588 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jun-22 | 30-jun-22 | 30.60% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,451 | \$ | 305,039 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 31.92% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 5,845 | \$ | 310,884 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 33.32% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 6,067 | \$ | 316,951 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 6,165 | \$ | 323,116 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 36.92% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 6,629 | \$ | 329,745 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 38.67% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 6,676 | \$ | 336,421 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-dic-22 | 31-dic-22 | 41.46% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 7,319 | \$ | 343,740 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-ene-23 | 31-ene-23 | 43.26% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 7,585 | \$ | 351,325 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | 45.27% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 7,117 | \$ | 358,442 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13 | 01-mar-23 | 27-mar-23 | 46.26% | \$ | 248,321 | \$ | 270,695 | \$ | 6,988 | \$ | 365,430 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 06-sep-17 | 30-sep-17 | 32.22% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,807 | \$ | 4,807   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-oct-17 | 31-oct-17 | 31.73% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,880 | \$ | 10,687  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 31.44% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,646 | \$ | 16,333  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 31.16% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,788 | \$ | 22,120  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-ene-18 | 31-ene-18 | 31.04% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,768 | \$ | 27,888  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 31.52% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,280 | \$ | 33,169  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,766 | \$ | 38,934  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,532 | \$ | 44,467  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,707 | \$ | 50,174  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14 |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 14 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,436 | \$ | 114,991 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,251 | \$ | 120,242 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,421 | \$ | 125,662 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,431 | \$ | 131,093 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,255 | \$ | 136,349 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,376 | \$ | 141,725 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,186 | \$ | 146,910 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,329 | \$ | 152,239 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,294 | \$ | 157,533 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,020 | \$ | 162,552 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,339 | \$ | 167,891 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,104 | \$ | 172,994 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,148 | \$ | 178,143 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,965 | \$ | 183,108 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,131 | \$ | 188,239 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,173 | \$ | 193,412 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,021 | \$ | 198,433 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 5,123 | \$ | 203,556 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,897 | \$ | 208,453 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,964 | \$ | 213,417 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,928 | \$ | 218,345 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,502 | \$ | 222,847 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 251,169 | \$ | 267,988 | \$ | 4,951 | \$ | 227,798 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 14 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 15 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,182 | \$ | 200,069 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,953 | \$ | 205,022 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,021 | \$ | 210,043 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,985 | \$ | 215,028 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,553 | \$ | 219,581 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,008 | \$ | 224,589 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,823 | \$ | 229,411 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,959 | \$ | 234,371 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,797 | \$ | 239,167 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-jul-21 | 31-jul-21 | 25.77% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,949 | \$ | 244,116 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-ago-21 | 31-ago-21 | 25.86% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,964 | \$ | 249,080 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-sep-21 | 30-sep-21 | 25.79% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,792 | \$ | 253,872 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-oct-21 | 31-oct-21 | 25.62% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,923 | \$ | 258,795 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-nov-21 | 30-nov-21 | 25.91% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,812 | \$ | 263,606 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-dic-21 | 31-dic-21 | 26.19% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,021 | \$ | 268,627 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 26.49% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,072 | \$ | 273,699 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | 27.45% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 4,729 | \$ | 278,428 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | 27.71% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,278 | \$ | 283,706 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 28.58% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,250 | \$ | 288,956 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-may-22 | 31-may-22 | 29.57% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,591 | \$ | 294,547 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-jun-22 | 30-jun-22 | 30.60% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,577 | \$ | 300,123 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 31.92% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 5,980 | \$ | 306,103 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 33.32% | \$ | 254,049 | \$ | 265,251 | \$ | 6,207 | \$ | 312,310 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 15 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 18 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,845 | \$ | 45,842  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,624 | \$ | 51,466  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,765 | \$ | 57,230  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,543 | \$ | 62,774  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,705 | \$ | 68,479  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,643 | \$ | 74,121  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,223 | \$ | 79,344  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,697 | \$ | 85,042  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,501 | \$ | 90,542  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,689 | \$ | 96,232  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,496 | \$ | 101,727 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-Jul-19 | 31-Jul-19 | 28.92% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,674 | \$ | 107,401 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,684 | \$ | 113,085 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,501 | \$ | 118,586 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,627 | \$ | 124,213 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,428 | \$ | 129,641 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,577 | \$ | 135,218 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,541 | \$ | 140,759 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,254 | \$ | 146,013 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,588 | \$ | 151,601 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,342 | \$ | 156,942 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,389 | \$ | 162,331 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 262,892 | \$ | 256,484 | \$ | 5,197 | \$ | 167,528 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 18 | 01-Jul-20 | 31-Jul-20 | 27.18% | \$ | 262,892 | \$ |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 19 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,450 | \$ | 158,073 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,257 | \$ | 163,330 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,432 | \$ | 168,761 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,477 | \$ | 174,238 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,316 | \$ | 179,554 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,424 | \$ | 184,978 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,184 | \$ | 190,162 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,255 | \$ | 195,417 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,217 | \$ | 200,635 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 4,766 | \$ | 205,401 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,242 | \$ | 210,642 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,048 | \$ | 215,690 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,191 | \$ | 220,881 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,021 | \$ | 225,901 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jul-21 | 31-jul-21 | 25.77% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,180 | \$ | 231,081 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ago-21 | 31-ago-21 | 25.86% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,196 | \$ | 236,277 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-sep-21 | 30-sep-21 | 25.79% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,015 | \$ | 241,292 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-oct-21 | 31-oct-21 | 25.62% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,153 | \$ | 246,445 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-nov-21 | 30-nov-21 | 25.91% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,036 | \$ | 251,481 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-dic-21 | 31-dic-21 | 26.19% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,255 | \$ | 256,736 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 26.49% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,309 | \$ | 262,045 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | 27.45% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 4,949 | \$ | 266,994 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | 27.71% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,525 | \$ | 272,519 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 28.58% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,495 | \$ | 278,014 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-may-22 | 31-may-22 | 29.57% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,852 | \$ | 283,866 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jun-22 | 30-jun-22 | 30.60% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 5,837 | \$ | 289,703 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 31.92% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 6,259 | \$ | 295,961 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 33.32% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 6,496 | \$ | 302,458 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 6,602 | \$ | 309,060 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 36.92% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 7,099 | \$ | 316,159 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 38.67% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 7,148 | \$ | 323,307 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-dic-22 | 31-dic-22 | 41.46% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 7,837 | \$ | 331,144 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-ene-23 | 31-ene-23 | 43.26% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 8,123 | \$ | 339,267 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | 45.27% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 7,621 | \$ | 346,888 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 19 | 01-mar-23 | 27-mar-23 | 46.26% | \$ | 265,908 | \$ | 253,982 | \$ | 7,483 | \$ | 354,371 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 06-mar-18 | 31-mar-18 | 31.02% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,178 | \$ | 5,178   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-abr-18 | 30-abr-18 | 30.72% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,924 | \$ | 11,102  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-may-18 | 31-may-18 | 30.66% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 6,111 | \$ | 17,213  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,873 | \$ | 23,087  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 6,003 | \$ | 29,090  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,980 | \$ | 35,070  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,753 | \$ | 40,823  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,898 | \$ | 46,720  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,671 | \$ | 52,392  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,837 | \$ | 58,228  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,773 | \$ | 64,001  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,344 | \$ | 69,345  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,829 | \$ | 75,173  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,628 | \$ | 80,801  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,821 | \$ | 86,621  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,623 | \$ | 92,244  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,805 | \$ | 98,049  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,815 | \$ | 103,864 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,628 | \$ | 109,492 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,757 | \$ | 115,248 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,553 | \$ | 120,801 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,706 | \$ | 126,507 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,669 | \$ | 132,176 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-feb-20 | 28-feb-20 | 28.59% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,375 | \$ | 137,551 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,717 | \$ | 143,268 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,465 | \$ | 148,733 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,513 | \$ | 154,246 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,317 | \$ | 159,563 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,494 | \$ | 165,057 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,540 | \$ | 170,597 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,377 | \$ | 175,973 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,486 | \$ | 181,459 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,244 | \$ | 186,703 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,315 | \$ | 192,018 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,277 | \$ | 197,296 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 4,821 | \$ | 202,116 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,302 | \$ | 207,418 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,106 | \$ | 212,524 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,250 | \$ | 217,774 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 20 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 268,958 | \$ | 251,084 | \$ | 5,078 | \$ | 222,852 | \$ | - | \$ | - |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

|    |           |           |        |    |         |    |         |    |       |    |         |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|----|-----------|-----------|--------|----|---------|----|---------|----|-------|----|---------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 22 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,963 | \$ | 64,541  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,758 | \$ | 70,298  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,955 | \$ | 76,253  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,752 | \$ | 82,005  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,939 | \$ | 87,944  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,949 | \$ | 93,893  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,758 | \$ | 99,651  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,890 | \$ | 105,540 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,681 | \$ | 111,221 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,838 | \$ | 117,059 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,799 | \$ | 122,858 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,499 | \$ | 128,358 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,849 | \$ | 134,206 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-abr-20 | 30-abr-20 | 28.04% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,591 | \$ | 139,797 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-may-20 | 31-may-20 | 27.29% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,640 | \$ | 145,438 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jun-20 | 30-jun-20 | 27.18% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,439 | \$ | 150,877 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jul-20 | 31-jul-20 | 27.18% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,621 | \$ | 156,498 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ago-20 | 31-ago-20 | 27.44% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,668 | \$ | 162,165 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-sep-20 | 30-sep-20 | 27.53% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,501 | \$ | 167,666 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-oct-20 | 31-oct-20 | 27.14% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,613 | \$ | 173,279 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-nov-20 | 30-nov-20 | 26.76% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,365 | \$ | 178,643 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-dic-20 | 31-dic-20 | 26.19% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,438 | \$ | 184,081 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ene-21 | 31-ene-21 | 25.98% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,399 | \$ | 189,480 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-feb-21 | 28-feb-21 | 26.31% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 4,932 | \$ | 194,412 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-mar-21 | 31-mar-21 | 26.12% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,424 | \$ | 199,836 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-abr-21 | 30-abr-21 | 25.97% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,223 | \$ | 205,060 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-may-21 | 31-may-21 | 25.83% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,371 | \$ | 210,431 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jun-21 | 30-jun-21 | 25.82% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,195 | \$ | 215,626 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jul-21 | 31-jul-21 | 25.77% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,360 | \$ | 220,986 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ago-21 | 31-ago-21 | 25.86% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,377 | \$ | 226,363 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-sep-21 | 30-sep-21 | 25.79% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,190 | \$ | 231,553 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-oct-21 | 31-oct-21 | 25.62% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,332 | \$ | 236,885 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-nov-21 | 30-nov-21 | 25.91% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,211 | \$ | 242,096 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-dic-21 | 31-dic-21 | 26.19% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,438 | \$ | 247,534 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 26.49% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,494 | \$ | 253,028 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | 27.45% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,122 | \$ | 258,150 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | 27.71% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,717 | \$ | 263,867 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-abr-22 | 30-abr-22 | 28.58% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 5,686 | \$ | 269,553 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-may-22 | 31-may-22 | 29.57% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 6,055 | \$ | 275,608 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jun-22 | 30-jun-22 | 30.60% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 6,040 | \$ | 281,648 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-jul-22 | 31-jul-22 | 31.92% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 6,477 | \$ | 288,125 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ago-22 | 31-ago-22 | 33.32% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 6,723 | \$ | 294,848 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-sep-22 | 30-sep-22 | 35.25% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 6,832 | \$ | 301,679 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-oct-22 | 31-oct-22 | 36.92% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 7,346 | \$ | 309,025 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-nov-22 | 30-nov-22 | 38.67% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 7,397 | \$ | 316,422 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-dic-22 | 31-dic-22 | 41.46% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 8,110 | \$ | 324,532 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-ene-23 | 31-ene-23 | 43.26% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 8,405 | \$ | 332,937 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-feb-23 | 28-feb-23 | 45.27% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 7,886 | \$ | 340,824 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 22 | 01-mar-23 | 27-mar-23 | 46.26% | \$ | 275,163 | \$ | 245,187 | \$ | 7,743 | \$ | 348,567 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 06-jun-18 | 30-jun-18 | 30.42% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,065 | \$ | 5,065   | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-jul-18 | 31-jul-18 | 30.05% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,212 | \$ | 11,277  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-ago-18 | 31-ago-18 | 29.91% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,188 | \$ | 17,465  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-sep-18 | 30-sep-18 | 29.72% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,954 | \$ | 23,418  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-oct-18 | 31-oct-18 | 29.45% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,103 | \$ | 29,521  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-nov-18 | 30-nov-18 | 29.24% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,869 | \$ | 35,390  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-dic-18 | 31-dic-18 | 29.10% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,040 | \$ | 41,429  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-ene-19 | 31-ene-19 | 28.74% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,974 | \$ | 47,403  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-feb-19 | 28-feb-19 | 29.55% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,530 | \$ | 52,933  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-mar-19 | 31-mar-19 | 29.06% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,031 | \$ | 58,964  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-abr-19 | 30-abr-19 | 28.98% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,824 | \$ | 64,788  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-may-19 | 31-may-19 | 29.01% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,023 | \$ | 70,811  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-jun-19 | 30-jun-19 | 28.95% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,818 | \$ | 76,629  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-jul-19 | 31-jul-19 | 28.92% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,007 | \$ | 82,636  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-ago-19 | 31-ago-19 | 28.98% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 6,018 | \$ | 88,653  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-sep-19 | 30-sep-19 | 28.98% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,824 | \$ | 94,477  | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-oct-19 | 31-oct-19 | 28.65% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,957 | \$ | 100,434 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-nov-19 | 30-nov-19 | 28.55% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,746 | \$ | 106,180 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-dic-19 | 31-dic-19 | 28.37% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,905 | \$ | 112,085 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-ene-20 | 31-ene-20 | 28.16% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,866 | \$ | 117,951 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-feb-20 | 29-feb-20 | 28.59% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,562 | \$ | 123,513 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
| 23 | 01-mar-20 | 31-mar-20 | 28.43% | \$ | 278,319 | \$ | 242,188 | \$ | 5,916 | \$ | 1       |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| LIQUIDACIÓN DE CAPITAL VENCIDO |                       |            |                            |           |                                          |                 |
|--------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|
| Cuota                          | FECHA DE EXIGIBILIDAD | VALOR      | PERIODO COBRO INTERES MORA |           | TASA DE MORA AUTORIZADA<br>SUPERBANCARIA | INTERES<br>MORA |
|                                |                       |            | DESDE                      | HASTA     |                                          |                 |
| 1                              | 05-ago-2016           | \$ 216,558 | 06-ago-16                  | 27-mar-23 | Maxima legal permitida                   | \$ 380,617      |
| 2                              | 05-sep-2016           | \$ 219,042 | 06-sep-16                  | 27-mar-23 | Maxima legal permitida                   | \$ 379,815      |
| 3                              | 05-oct-2016           | \$ 221,555 | 06-oct-16                  | 27-mar-23 | Maxima legal permitida                   | \$ 379,091      |
| 4                              | 05-nov-2016           | \$ 224,096 | 06-nov-16                  | 27-mar-23 | Maxima legal permitida                   | \$ 378,011      |

|    |             |            |           |           |                        |            |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|------------------------|------------|
| 5  | 05-dic-2016 | \$ 226,667 | 06-dic-16 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 377,035 |
| 6  | 05-ene-2017 | \$ 229,266 | 06-ene-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 375,793 |
| 7  | 05-feb-2017 | \$ 231,896 | 06-feb-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 374,409 |
| 8  | 05-mar-2017 | \$ 234,556 | 06-mar-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 373,502 |
| 9  | 05-abr-2017 | \$ 237,748 | 06-abr-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 372,747 |
| 10 | 05-may-2017 | \$ 239,968 | 06-may-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 370,526 |
| 11 | 05-jun-2017 | \$ 242,720 | 06-jun-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 368,817 |
| 12 | 05-jul-2017 | \$ 245,505 | 06-jul-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 367,230 |
| 13 | 05-ago-2017 | \$ 248,321 | 06-ago-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 365,430 |
| 14 | 05-sep-2017 | \$ 251,169 | 06-sep-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 363,559 |
| 15 | 05-oct-2017 | \$ 254,049 | 06-oct-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 361,907 |
| 16 | 05-nov-2017 | \$ 256,963 | 06-nov-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 360,050 |
| 17 | 05-dic-2017 | \$ 259,911 | 06-dic-17 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 358,346 |
| 18 | 05-ene-2018 | \$ 262,892 | 06-ene-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 356,402 |
| 19 | 05-feb-2018 | \$ 265,908 | 06-feb-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 354,371 |
| 20 | 05-mar-2018 | \$ 268,958 | 06-mar-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 352,795 |
| 21 | 05-abr-2018 | \$ 272,043 | 06-abr-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 350,605 |
| 22 | 05-may-2018 | \$ 275,163 | 06-may-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 348,567 |
| 23 | 05-jun-2018 | \$ 278,319 | 06-jun-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 346,248 |
| 24 | 05-jul-2018 | \$ 281,512 | 06-jul-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 344,084 |
| 25 | 05-ago-2018 | \$ 284,741 | 06-ago-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 341,679 |
| 26 | 05-sep-2018 | \$ 288,007 | 06-sep-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 339,201 |
| 27 | 05-oct-2018 | \$ 291,311 | 06-oct-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 336,869 |
| 28 | 05-nov-2018 | \$ 294,652 | 06-nov-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 334,279 |
| 29 | 05-dic-2018 | \$ 298,032 | 06-dic-18 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 331,833 |
| 30 | 05-ene-2019 | \$ 301,450 | 06-ene-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 329,108 |
| 31 | 05-feb-2019 | \$ 304,908 | 06-feb-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 326,313 |
| 32 | 05-mar-2019 | \$ 308,405 | 06-mar-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 323,945 |
| 33 | 05-abr-2019 | \$ 311,943 | 06-abr-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 320,903 |
| 34 | 05-may-2019 | \$ 315,521 | 06-may-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 317,981 |
| 35 | 05-jun-2019 | \$ 319,140 | 06-jun-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 314,724 |
| 36 | 05-jul-2019 | \$ 322,801 | 06-jul-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 311,587 |
| 37 | 05-ago-2019 | \$ 326,504 | 06-ago-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 308,113 |
| 38 | 05-sep-2019 | \$ 330,248 | 06-sep-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 304,505 |
| 39 | 05-oct-2019 | \$ 334,036 | 06-oct-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 301,020 |
| 40 | 05-nov-2019 | \$ 337,868 | 06-nov-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 297,246 |
| 41 | 05-dic-2019 | \$ 341,744 | 06-dic-19 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 293,607 |
| 42 | 05-ene-2020 | \$ 345,664 | 06-ene-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 289,649 |
| 43 | 05-feb-2020 | \$ 349,629 | 06-feb-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 285,586 |
| 44 | 05-mar-2020 | \$ 353,639 | 06-mar-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 281,800 |
| 45 | 05-abr-2020 | \$ 357,695 | 06-abr-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 277,444 |
| 46 | 05-may-2020 | \$ 361,798 | 06-may-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 273,304 |
| 47 | 05-jun-2020 | \$ 365,948 | 06-jun-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 268,943 |
| 48 | 05-jul-2020 | \$ 370,146 | 06-jul-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 264,711 |
| 49 | 05-ago-2020 | \$ 374,391 | 06-ago-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 260,089 |
| 50 | 05-sep-2020 | \$ 378,685 | 06-sep-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 255,268 |
| 51 | 05-oct-2020 | \$ 383,029 | 06-oct-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 250,555 |
| 52 | 05-nov-2020 | \$ 387,423 | 06-nov-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 245,543 |
| 53 | 05-dic-2020 | \$ 391,862 | 06-dic-20 | 27-mar-23 | Maxima legal permitida | \$ 240,741 |

| LIQUIDACION TOTAL            |                      |
|------------------------------|----------------------|
| CAPITAL VENCIDO              | \$ 15,676,005        |
| CAPITAL INSOLUTO             | \$ 11,927,986        |
| TOTAL INTERES CORRIENTE      | \$ 11,969,971        |
| INTERES MORA CAP.VENCIDO     | \$ 17,386,502        |
| INTERES MORA CAPITAL INSOLUT | \$ 5,222,405         |
| <b>SALDO TOTAL</b>           | <b>\$ 62,182,869</b> |

**RV: HISTORICO DE PAGO JOSE RAUL ROMERO JARA // RAD. 2022-183 // JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE NILO CC 80364377 OBLIGACIONES 559043371 PAGARE NUMERO 80364377**

gerencia@hyh.net.co <gerencia@hyh.net.co>

Mar 27/06/2023 8:21

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Nilo <jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: asistente2@hyh.net.co <asistente2@hyh.net.co>; abogado2@hyh.net.co

<abogado2@hyh.net.co>; ktopo20@gmail.com <ktopo20@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (278 KB)

MEMORIAL LIQUIDACION.pdf;

Buenos días doctores,

Adjunto memorial para su trámite.

Cordialmente,

HERNANDO FRANCO BEJARANO  
CEDULA NUMERO 5884728 DE CHAPARRAL  
TARJETA PROFESIONAL 60811 CSJ.

Abogado Externo

3105603064

Cra 3 N° 15-17 Piso 11 Edificio Banco Agrario, Ibagué - Tolima

Teléfonos: 2610710



# H&H ABOGADOS ESPECIALIZADOS ®

Señor  
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL  
NILO

REF: PROCESO EJECUTIVO  
DTE: BANCO DE BOGOTÁ S.A.  
DDO: JOSE RAUL ROMERO JARA  
RAD: 2022-183

Por medio del presente escrito me permito aportar liquidación de crédito por el valor de \$75'462.604,97 a corte del 20 de junio de 2023.

| PAGARÉ NÚMERO 80364377   |      |                           |                 |                             |            |                          |
|--------------------------|------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| CAPITAL "A"              |      |                           |                 |                             |            | \$ 53.719.598,00         |
| INTERESES CORRIENTES "B" |      |                           |                 |                             |            | \$ 8.972.426,00          |
| PERIODO                  | DIAS | TASA<br>EFECTIVA<br>ANUAL | TASA<br>MENSUAL | INTERESES<br>MORATORIOS "C" | ABONOS "D" | SALDO TOTAL<br>(A+B+C-D) |
| 27/10/2022 - 31/10/2022  | 4    | 36.92%                    | 2,65%           | \$ 189.809,25               |            | \$ 62.881.833,25         |
| 01/11/2022 - 30/11/2022  | 30   | 38.67%                    | 2,76%           | \$ 1.482.660,90             |            | \$ 64.364.494,15         |
| 01/12/2022 - 31/12/2022  | 30   | 41.46%                    | 2,93%           | \$ 1.573.984,22             |            | \$ 65.938.478,37         |
| 01/01/2023 - 31/01/2023  | 30   | 43.26%                    | 3,04%           | \$ 1.633.075,78             |            | \$ 67.571.554,15         |
| 01/02/2023 - 28/02/2023  | 28   | 45.27%                    | 3,16%           | \$ 1.584.370,01             |            | \$ 69.155.924,16         |
| 01/03/2023 - 31/03/2023  | 30   | 46.26%                    | 3,22%           | \$ 1.729.771,06             |            | \$ 70.885.695,22         |
| 01/04/2023 - 30/04/2023  | 30   | 47.09%                    | 3,27%           | \$ 1.756.630,85             |            | \$ 72.642.326,07         |
| 01/05/2023 - 31/05/2023  | 30   | 45,41%                    | 3,17%           | \$ 1.702.911,26             |            | \$ 74.345.237,33         |
| 01/06/2023 - 20/06/2023  | 20   | 44.64%                    | 3,12%           | \$ 1.117.367,64             |            | \$ 75.462.604,97         |
| TOTAL                    |      |                           |                 |                             |            | \$ 75.462.604,97         |

Cordialmente,

HERNANDO FRANCO BEJARANO  
C.C. No. 5.884.728 de Chaparral  
T.P. No. 60811 del C.S.J.

**PROCESO MONITORIO DTE. ZULMA JAZMIN OSORIO AMAYA DDO. VICTOR ALFONSO  
PENAGOS RODRIGUEZ RAD.2021-00014 "APORTO LIQUIDACION CREDITO"**

juan carlos franco prieto <juanfrancochipre@hotmail.com>

Mié 19/07/2023 15:50

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Nilo <jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (182 KB)

2021-00014 APORTO LIQUIDACION CREDITO.pdf;



FRANCO PRIETO JUAN CARLOS

ABOGADO  
ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL Y DERECHO PROCESAL  
MAGISTER EN DERECHO PROCESAL

Señora  
JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE NILO-CUNDINAMARCA  
[jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalnilo@cendoj.ramajudicial.gov.co)

REFERENCIA : PROCESO – MONITORIO.  
DEMANDANTE : ZULMA JAZMIN OSORIO AMAYA.  
DEMANDADA : VICTOR ALFONSO PENAGOS RODRIGUEZ.  
RADICACION : 2021-00014.

JUAN CARLOS FRANCO PRIETO, mayor de edad, domiciliado en esta municipalidad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.252.005 de Melgar-Tolima, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 249.324 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, me permito presentar la liquidación del crédito de la referencia así:

| LIQUIDACION CREDITO |              |        |               |        |                 |            |                 |                  |        |                  |
|---------------------|--------------|--------|---------------|--------|-----------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| CAPITAL             | INT. PREVIOS |        | INT. DE PLAZO |        | INT. MORATORIO  |            | TOTAL           | TOTAL            | ABONOS | SALDO            |
|                     | DEL:         | HASTA: | DEL:          | HASTA: | DEL:            | HASTA:     | INTERESES       | CAPITAL + INT.   |        |                  |
|                     |              |        |               |        | 29/09/2020      | 19/07/2023 | \$ 6.761.635,00 | \$ 15.361.635,00 |        |                  |
| \$ 8.600.000        |              |        |               |        | \$ 6.761.635,00 |            |                 |                  |        | \$ 15.361.635,00 |

Del señor juez,

Atentamente,

JUAN CARLOS FRANCO P  
JUAN CARLOS FRANCO PRIETO  
C.C. No. 14.252.005 de Melgar Tolima  
T.P. No. 249.324

| PERIODO                    |                                                                                                            |            | PORCIÓN MES<br>[(diafinal-<br>diainicial+1)/30] | TASA E.A. | TASA MENSUAL<br>(1+E.A.)^(1/12)-1 | CAPITAL         | INTERESES<br>porc.mes*tasames*capi<br>tal |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 29-sep.-20                 | al                                                                                                         | 30-sep.-20 | 0,07                                            | 27,52%    | 2,05%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 11.753,33                              |
| 1-oct.-20                  | al                                                                                                         | 31-oct.-20 | 1,00                                            | 27,14%    | 2,02%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 173.720,00                             |
| 1-nov.-20                  | al                                                                                                         | 30-nov.-20 | 1,00                                            | 26,76%    | 2,00%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 172.000,00                             |
| 1-dic.-20                  | al                                                                                                         | 31-dic.-20 | 1,00                                            | 26,19%    | 1,96%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 168.560,00                             |
| 1-ene.-21                  | al                                                                                                         | 31-ene.-21 | 1,00                                            | 25,98%    | 1,94%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 166.840,00                             |
| 1-feb.-21                  | al                                                                                                         | 28-feb.-21 | 1,00                                            | 26,31%    | 1,97%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 169.420,00                             |
| 1-mar.-21                  | al                                                                                                         | 31-mar.-21 | 1,00                                            | 26,12%    | 1,95%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 167.700,00                             |
| 1-abr.-21                  | al                                                                                                         | 30-abr.-21 | 1,00                                            | 25,96%    | 1,94%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 166.840,00                             |
| 1-may.-21                  | al                                                                                                         | 31-may.-21 | 1,00                                            | 25,83%    | 1,93%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 165.980,00                             |
| 1-jun.-21                  | al                                                                                                         | 30-jun.-21 | 1,00                                            | 25,82%    | 1,93%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 165.980,00                             |
| 1-jul.-21                  | al                                                                                                         | 31-jul.-21 | 1,00                                            | 25,77%    | 1,93%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 165.980,00                             |
| 1-ago.-21                  | al                                                                                                         | 31-ago.-21 | 1,00                                            | 25,86%    | 1,94%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 166.840,00                             |
| 1-sep.-21                  | al                                                                                                         | 30-sep.-21 | 1,00                                            | 25,79%    | 1,93%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 165.980,00                             |
| 1-oct.-21                  | al                                                                                                         | 31-oct.-21 | 1,00                                            | 25,62%    | 1,92%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 165.120,00                             |
| 1-nov.-21                  | al                                                                                                         | 30-nov.-21 | 1,00                                            | 25,90%    | 1,94%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 166.840,00                             |
| 1-dic.-21                  | al                                                                                                         | 31-dic.-21 | 1,00                                            | 26,19%    | 1,96%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 168.560,00                             |
| 1-ene.-22                  | al                                                                                                         | 31-ene.-22 | 1,00                                            | 26,49%    | 1,98%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 170.280,00                             |
| 1-feb.-22                  | al                                                                                                         | 28-feb.-22 | 1,00                                            | 27,45%    | 2,04%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 175.440,00                             |
| 1-mar.-22                  | al                                                                                                         | 31-mar.-22 | 1,00                                            | 27,70%    | 2,06%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 177.160,00                             |
| 1-abr.-22                  | al                                                                                                         | 30-abr.-22 | 1,00                                            | 28,58%    | 2,12%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 182.320,00                             |
| 1-may.-22                  | al                                                                                                         | 31-may.-22 | 1,00                                            | 29,57%    | 2,18%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 187.480,00                             |
| 1-jun.-22                  | al                                                                                                         | 30-jun.-22 | 1,00                                            | 30,60%    | 2,25%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 193.500,00                             |
| 1-jul.-22                  | al                                                                                                         | 31-jul.-22 | 1,00                                            | 31,92%    | 2,34%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 201.240,00                             |
| 1-ago.-22                  | al                                                                                                         | 31-ago.-22 | 1,00                                            | 33,32%    | 2,43%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 208.980,00                             |
| 1-sep.-22                  | al                                                                                                         | 30-sep.-22 | 1,00                                            | 35,25%    | 2,55%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 219.300,00                             |
| 1-oct.-22                  | al                                                                                                         | 31-oct.-22 | 1,00                                            | 36,92%    | 2,65%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 227.900,00                             |
| 1-nov.-22                  | al                                                                                                         | 30-nov.-22 | 1,00                                            | 38,67%    | 2,76%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 237.360,00                             |
| 1-dic.-22                  | al                                                                                                         | 31-dic.-22 | 1,00                                            | 41,46%    | 2,93%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 251.980,00                             |
| 1-ene.-23                  | al                                                                                                         | 31-ene.-23 | 1,00                                            | 43,26%    | 3,04%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 261.440,00                             |
| 1-feb.-23                  | al                                                                                                         | 28-feb.-23 | 1,00                                            | 45,27%    | 3,16%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 271.760,00                             |
| 1-mar.-23                  | al                                                                                                         | 31-mar.-23 | 1,00                                            | 46,26%    | 3,22%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 276.920,00                             |
| 1-abr.-23                  | al                                                                                                         | 30-abr.-23 | 1,00                                            | 47,08%    | 3,27%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 281.220,00                             |
| 1-may.-23                  | al                                                                                                         | 31-may.-23 | 1,00                                            | 45,40%    | 3,17%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 272.620,00                             |
| 1-jun.-23                  | al                                                                                                         | 30-jun.-23 | 1,00                                            | 44,64%    | 3,12%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 268.320,00                             |
| 1-jul.-23                  | al                                                                                                         | 19-jul.-23 | 0,63                                            | 44,04%    | 3,09%                             | \$ 8.600.000,00 | \$ 168.302,00                             |
| TOTAL INTERESES MORATORIOS |                                                                                                            |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 6.761.635,33                           |
| CAPITAL                    |                                                                                                            |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 8.600.000,00                           |
| TOTAL DEUDA                |                                                                                                            |            |                                                 |           |                                   |                 | \$ 15.361.635,33                          |
| INTERESES MORATO           | SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS   |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| CAPITAL                    | OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS                                                                        |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |
| TOTAL DEUDA                | QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS |            |                                                 |           |                                   |                 |                                           |